

Leseke la Gauta

Sepedi
Kgato

2B



Komello Moloi



Ditlhaka tše diswa
kh & ph

Ditlhaka (poeletšo)
tl,th

Leseka la Gauta

Sepedi

Kgato: 2B

ISBN: 978-1-77981-633-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Komello Moloi

Mofetoledi: Phinah Ncube

Moswantšhi: Riaan Muller

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.

Leseka la Gauta



Komello Moloi

Lenong le fofela godimo le re pha! pha!
Le phaphaselā godimo sebakabakeng.
Lenong le be le apere leseka la gauta. Ge
le le godimo sebakabakeng, leseka le a wa.
Lenong la kgopela dinonyana go le thuša go
nyaka leseka le le timetšego.





Lenong la bona Leribiši.

“Hee! Leribiši, thuša hle! Ke timeditše leseka
la ka la gauta.”

Leribiši la araba: “Ke tla go thuša go nyaka bošego. Mahlo a ka a magolo a bona kudu leswiswing. O ka kgopela le Phorogohlo go thuša.”





Lenong le Leribiši ba kgopela Phorogohlo.
Hee! Phorogohlo, thuša hle!
Ke timeditše leseka la ka la gauta.”

Phorogohlo ya araba: “Ke tla go thuša ka go go nyakiša godimo marulelong a dintlo. Ke kgonà go bona kudu godimo.

O ka kgopela le Lepidibidi go go thuša go nyaka.”





Lenong, Phorokgohlo le ba bangwe ba
kgopela Lepidibidi.

“Hee! Lepidibidi, thuša hle!

Ke timeditše leseka la ka la gauta.”

Lepidibidi la araba: “Ke tla go thuša ka go nyakiša ka letamong. Ke kgona go bona kudu ka gare ga meetse. O ka kgopela Phaphadikota go go thuša go nyaka.”





Lenong, Lepidibidi le ba bangwe ba kgopela
Phaphadikota.

Hee! Phaphadikota, thuša hle! Ke timeditše
lēseka la ka la gauta.”

Phaphadikota ya araba: “Ke tla go thuša ka go nyakiša dikoteng. Ke kgora go bona le go fata dikota.

O ka kgopela Papagai go go thuša go nyaka.”





Lenong, Phaphadikota le ba bangwe ba
kgopela Papagai.

“Hee! Papagai, thuša hle!

Ke timeditše leseka la ka la gauta.”

Papagai ya araba: “Ke tla go thuša go nyaka. Ke tla go nyakiša ka dikhapotong. Ke kgona go bona kudu ka ntlong.

O ka kgopela le Kgogo go go thuša go nyaka.”






Lenong, Papagai le ba bangwe ba ya ba
kgopela Kgogo.

“Hee! Kgogo, thuša hle!

Ke timeditše leseka la ka la gauta.”


Kgogo ya araba: “Ke tla go thuša ka go nyakiša mobung. Ke kgona go fata mobung. Ke tla lebelela le ka mašemong a merogo.”





Kgogo ya thoma go fata. Ya fata mo, ya fata mola. Iseka ga le gona. Kgogo ya thoma go nagana gore leseka le wetše kgole. Kgogo ya fata gape kgolenyana le moo. “Bona Lenong, ke humane leseka la gago la gauta.” Go bolela kgogo e binabina ka lethabo.

Lenong la amogela leseka la lona. "Ke thabile kudu ge o humane leseka la ka. Ke nako ya gore re keteke. Ke le mema ka moka ba le nthušitšego. Le ka moso! Le thuše le ba bangwe."





Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketše meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelanе sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletše
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseke la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwenda ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletše
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho



Room to Read




NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke projekte ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tše di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projekte ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu

